



*Predsjednik Crne Gore*

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

**U K A Z**

**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIRNOM  
RJEŠAVANJU RADNIH SPOROVA**

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova**, koji je donijela Skupština Crne Gore 28. saziva na Sedmoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2025. godini, dana 27. decembra 2025. godine.

Broj: 01-009/25-2496/2

Podgorica, 29. decembar 2025.godina

**PREDSJEDNIK CRNE GORE**

**Jakov Milatović**

*Milatovic'*

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 28. saziva, na Sedmoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2025. godini, dana 27. decembra 2025. godine, donijela je

**ZAKON**  
**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIRNOM RJEŠAVANJU RADNIH**  
**SPOROVA\***

**Član 1**

U Zakonu o mirnom rješavanju radnih sporova („Službeni list CG“, broj 145/21) u članu 2 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Odredbe ovog zakona primjenjuju se na mirno rješavanje radnih sporova u Crnoj Gori bez obzira na to imaju li stranke prebivalište ili boravište, odnosno sjedište u Crnoj Gori ili u drugoj državi članici Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora ili Švajcarske konfederacije.“.

**Član 2**

U članu 4 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Zaposlenim u smislu stava 1 ovog člana smatra se i lice kome je prestao radni odnos kod poslodavca.“.

U stavu 2 riječ „radi“ zamjenjuje se riječima: „u postupku“.

Dosadašnji stav 2 postaje stav 3.

**Član 3**

U članu 7 stav 2 poslije riječi „zaposlen“ dodaju se riječi: „ili je bio zaposlen“.

**Član 4**

U članu 8 stav 2 riječi: „daje preporuku.“ zamjenjuju se riječima: „donosi rješenje o obustavi postupka.“.

**Član 5**

U članu 11 stav 1 poslije riječi „mirenja“ dodaju se riječi: „i arbitraže“.

**Član 6**

U članu 15 stav 2 poslije riječi: „radnog odnosa“ briše se zarez i dodaju riječi: „i izmjenu ugovora o radu,“.

**Član 7**

U članu 19 stav 1 tačka 6 briše se.

Tačka 7 mijenja se i glasi:

„7) sprovodi godišnji plan i obuke za stručno usavršavanje miritelja, odnosno arbitara,“.

Dosadašnje tač. 7 do 12 postaju tač. 6 do 11.

U stavu 3 riječi: „Program obuke iz stava 1 tačka 7 ovog člana odnosi“ zamjenjuju se riječima: „Plan i obuke iz stava 1 tačka 6 ovog člana odnose“.

**Član 8**

U članu 24 stav 1 tačka 5 mijenja se i glasi:

„5) predlaže Vladi visinu nagrade za rad miritelja, odnosno arbitara,“.

U tački 6 riječi: „program obuke“ zamjenjuju se riječima: „plan obuka“.

#### **Član 9**

U članu 26 stav 2 mijenja se i glasi:

„Za direktora može biti imenovano lice koje ispunjava uslove za starješinu organa uprave u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava i obaveze državnih službenika i namještenika.“.

#### **Član 10**

U članu 27 stav 1 tačka 8 briše se.

U tački 9 riječi: „program obuke“ zamjenjuju se riječima: „plan obuka“.

Dosadašnje tač. 9 do 13 postaju tač. 8 do 12.

#### **Član 11**

U članu 30 poslije stava 1 dodaju se dva nova stava koji glase:

„Za miritelja, odnosno arbitra može biti izabrano i lice koje je državljanin države članice Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora ili Švajcarske konfederacije, kao i član porodice tog lica bez obzira na njegovo državljanstvo, koje ispunjava uslove iz stava 1 tač. 2 do 7 ovog člana i posjeduje dokaz o poznavanju crnogorskog jezika u nivou B2, izdat od nadležne ustanove visokog obrazovanja.

Dokaze o ispunjenosti uslova iz stava 1 tač. 5 i 6 ovog člana za državljane Crne Gore Ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti.“.

#### **Član 12**

Član 31 mijenja se i glasi:

„Pravo na dobijanje licence za rad miritelja, odnosno arbitra (u daljem tekstu: licenca za rad) ima lice koje ispunjava uslove iz člana 30 stav 1 tač. 1 do 6 ovog zakona i koje je položilo ispit za dobijanje licence za rad.

Pravo na dobijanje licence za rad ima i lice koje je državljanin države članice Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora ili Švajcarske konfederacije, kao i član porodice tog lica bez obzira na njegovo državljanstvo, koje ispunjava uslove iz člana 30 stav 1 tač. 2 do 6 ovog zakona, posjeduje dokaz o poznavanju crnogorskog jezika u nivou B2, izdat od nadležne ustanove visokog obrazovanja i koje je položilo ispit za dobijanje licence za rad.“.

#### **Član 13**

Član 32 mijenja se i glasi:

„Ispit za dobijanje licence za rad (u daljem tekstu: ispit) sprovodi se po programu za polaganje ispita.

Ispit se sprovodi pisanim putem.

Na ispitu kandidat može da ostvari najviše 55 bodova.

Ispit je položio kandidat koji ostvari najmanje 30 bodova.

O izvršenom ocjenjivanju kandidata na ispitu komisija iz člana 33 stav 1 ovog zakona sačinjava izvještaj koji sadrži imena i prezimena kandidata i broj bodova ostvarenih na ispitu.

Izvještaj iz stava 5 ovog člana komisija iz člana 33 stav 1 ovog zakona dostavlja komisiji iz člana 39 stav 1 ovog zakona, u roku od 45 dana od dana održavanja ispita.

Kandidat koji iz opravdanih razloga nije mogao da polaže ispit, kao i kandidat koji nije položio ispit ima pravo na polaganje ispita u drugom roku.

Troškove polaganja ispita snosi kandidat.  
Program i bliži način polaganja ispita i visinu troškova polaganja ispita propisuje Ministarstvo.“.

#### **Član 14**

Naziv člana i član 34 mijenjaju se i glase:

#### **„Zahtjev za polaganje ispita**

##### **Član 34**

Zahtjev za polaganje ispita podnosi se Ministarstvu.

Kandidat koji je državljanin Crne Gore, uz zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 30 stav 1 tač. 1 do 6 ovog zakona.

Kandidat koji je državljanin države članice Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora ili Švajcarske konfederacije, kao i član porodice tog lica bez obzira na njegovo državljanstvo, uz zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 30 stav 1 tač. 2 do 6 ovog zakona, kao i dokaz o poznavanju crnogorskog jezika u nivou B2, izdat od nadležne ustanove visokog obrazovanja.

Ministarstvo odlučuje o zahtjevu iz st. 2 i 3 ovog člana u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

Protiv odluke iz stava 4 ovog člana može se pokrenuti upravni spor.“.

#### **Član 15**

Član 35 mijenja se i glasi:

„Kandidat koji je položio ispit zahtjev za izdavanje licence za rad podnosi Ministarstvu.

Ministarstvo izdaje licencu za rad u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva iz stava 1 ovog člana.

Licenca za rad izdaje se na period od pet godina i može se obnoviti.

Licenca za rad izdaje se na obrascu koji propisuje Ministarstvo.“.

#### **Član 16**

U članu 36 stav 2 tačka 1 riječi: „programom iz člana 19 stav 1 tačka 7“ zamjenjuju se riječima: „planom iz člana 19 stav 1 tačka 6“.

#### **Član 17**

U članu 41 stav 2 riječi: „30 bodova,“ zamjenjuju se riječima: „45 bodova,“, a riječi: „deset bodova“ zamjenjuju se riječima: „15 bodova“.

#### **Član 18**

U članu 42 stav 2 riječi: „na pisanom dijelu ispita.“ zamjenjuju se riječima: „na ispitu.“.

#### **Član 19**

U članu 45 stav 1 tačka 1 poslije riječi „adresu“ dodaju se riječi: „za prijem elektronske pošte“.

Tač. 3 i 4 brišu se.

Dosadašnje tač. 5, 6 i 7 postaju tač. 3, 4 i 5.

U stavu 2 riječi: „tač. 1, 3 i 4“ zamjenjuju se riječima: „tačka 1“.

#### **Član 20**

U članu 46 stav 2 poslije tačke 8 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

„8a) ako je miritelj, odnosno arbitar zaključio sporazum suprotno zakonu;

8b) ako je miritelj, odnosno arbitar povrijedio pravila postupka mirnog rješavanja radnog spora;“.

#### **Član 21**

U članu 49 stav 1 tačka 2 riječ „supružnik“ zamjenjuje se riječima: „bračni ili vanbračni supružnik, odnosno partner u zajednici života istog pola“.

#### **Član 22**

U članu 50 stav 2 mijenja se i glasi:

„Ako miritelj ne okonča započeti postupak ili ne postupa u predmetu u propisanim rokovima, direktor može rješenjem odrediti drugog miritelja da nastavi i okonča započeti postupak mirenja.“.

#### **Član 23**

U članu 51 stav 1 poslije riječi „arbitraže“ zarez se zamjenjuje tačkom, a riječi: „u skladu sa propisima Vlade.“ brišu se.

#### **Član 24**

U članu 53 stav 3 na kraju tačke 1 tačka-zarez se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „kao i kontakt telefon i adresu za prijem elektronske pošte ako je posjeduju;“.

U stavu 5 poslije riječi „poslodavca,“ dodaju se riječi: „kao i u slučaju kad podnositelj predloga podnese više predloga sa više pravnih osnova, a odnose se na istog poslodavca,“.

#### **Član 25**

U članu 58 stav 2 riječi: „15 dana“ zamjenjuju se riječima: „sedam dana“.

#### **Član 26**

U članu 59 stav 2 briše se.

U stavu 3 riječi: „u roku iz stava 2 ovog člana“ brišu se.

Dosadašnji stav 3 postaje stav 2.

#### **Član 27**

U članu 60 stav 2 riječi: „pet dana“ zamjenjuju se riječima: „sedam dana“.

#### **Član 28**

U članu 61 na kraju stava 2 briše se tačka i dodaju riječi: „koji sačinjava miritelj.“.

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Sporazum iz stava 2 ovog člana potpisuju strane u sporu i miritelj.“.

Dosadašnji st. 3 do 6 postaju st. 4 do 7.

#### **Član 29**

U članu 62 stav 2 mijenja se i glasi:

„Preporuka je stručno mišljenje miritelja o predmetu spora, daje se u pisanom obliku i mora biti obrazložena.“.

Stav 3 briše se.

Dosadašnji stav 4 postaje stav 3.

### **Član 30**

U članu 63 stav 2 briše se.

### **Član 31**

U članu 65 stav 3 poslije riječi „odnosa“ dodaju se riječi: „i izmjenu ugovora o radu“.

U stavu 6 poslije riječi „odnosa“ dodaju se riječi: „i izmjene ugovora o radu“.

### **Član 32**

U nazivu člana 66 poslije riječi „odnosa“ dodaju se riječi: „i izmjene ugovora o radu“.

Stav 1 mijenja se i glasi:

„Ako je predlog za mirno rješavanje radnog spora u slučaju prestanka radnog odnosa ili izmjene ugovora o radu podnijela jedna od strana u sporu pred Agencijom, Agencija dostavlja taj predlog i dokumentaciju drugoj strani u sporu i poziva je da se, u roku od sedam dana od dana prijema predloga, izjasni da li prihvata mirno rješavanje radnog spora.“.

### **Član 33**

U članu 68 stav 2 riječi: „pet dana“ zamjenjuju se riječima: „sedam dana“.

U stavu 4 riječi: „osam dana“ zamjenjuju se riječima: „pet dana“.

U stavu 5 riječi: „15 dana“ zamjenjuju se riječima: „sedam dana“.

Poslije stava 6 dodaju se dva nova stava koji glase:

„Ako podnosilac predloga u toku postupka mirenja odustane od predloga, miritelj donosi rješenje o obustavi postupka.“.

Ako miritelj u toku rasprave od strana u sporu sazna da je postupak u istoj pravnoj stvari već vođen ili da se vodi pred sudom ili drugim organom, donosi rješenje o obustavi postupka.“.

### **Član 34**

Član 69 mijenja se i glasi:

„Postupak mirenja okončava se, po pravilu, u roku od 30 dana od dana početka postupka mirenja.“.

Ako strane u sporu postignu dogovor, zaključuju sporazum o rješenju spora, koji sačinjava miritelj.

Sporazum iz stava 2 ovog člana potpisuju strane u sporu i miritelj.

Sporazum iz stava 2 ovog člana postaje pravosnažan i izvršan danom dostavljanja, a ako je u sporazumu određeno da se radnja koja je predmet izvršenja može izvršiti u ostavljenom roku, sporazum postaje izvršan istekom tog roka.

O zakonitosti sporazuma iz stava 2 ovog člana stara se miritelj.

Ako je dogovor iz stava 2 ovog člana suprotan važećim propisima, miritelj donosi rješenje o obustavi postupka.“.

### **Član 35**

Poslije člana 84 dodaju se tri nova člana koji glase:

#### **„Usklađivanje propisa**

#### **Član 84a**

Propisi za sprovođenje ovog zakona uskladiće se sa ovim zakonom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se propisi koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako nijesu u suprotnosti sa ovim zakonom.

#### **Započeti postupci**

##### **Član 84b**

Postupci započeti prije stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po propisima po kojima su započeti.

#### **Odložena primjena**

##### **Član 84c**

Odredbe člana 2 stav 2, člana 30 stav 2, člana 31 stav 2 i člana 34 stav 3 ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.“

#### **Član 36**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 19-1/25-7/4

EPA 730 XXVIII

Podgorica, 27. decembra 2025. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 28. SAZIVA

PREDSJEDNIK  
Andrija Mandić



\*U ovaj zakon prenešena je Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta od 16. aprila 2014. o mjerama za olakšavanje ostvarivanja prava koja su radnicima priznata u kontekstu slobode kretanja radnika - 32014L0054